



**TLHATLHOBO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA BOSETŠHABA 2013
MOPHATO WA 1 SETSWANA PUO YA GAE
TEKO**

MADUO: 20

NAKO: URA E LE 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti tse 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 1A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE		MOSETSANA	
-----------------	--	------------------	--

LETLHA LA BOTSAKO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 9 ntle le letlharekapeso.


Ditaelo go morutabana

1. Buisetsa barutwana potso nngwe le nngwe ka iketlo o utlwala.
2. Buisa potso gabedi, fa barutwana bona ba lebeletse mo dibukeng tsa bona.
3. Ba neele nako ya go kwala dikarabo ka bo bona, mo diphatleng tse di neetsweng.
4. Fa ba feditse, tswelela ka go buisa potso e e latelang.
5. Tswelela ka tsela eo go fitlha kwa potsong ya bofelo.
6. Teko e abetswe maduo a le 20.
7. Nako ya go kwala teko ke metsotso e le 60.
8. Dira ditirwana tsa ikatiso le barutwana.

Ditirwana tsa ikatiso

1. Sekeletsa tlhaka e e nepagetseng mo godimo ga lefoko.


E ke ...



A	B	C	D
katse	kgomo	kgogo	ntšwa

2. Tshwaya ka (x) mo lebokosong le le nepagetseng.

Se ke ...





katse	
legotlo	
ntšwa	
kgomo	x

Mo tekong ya gago, o tla araba dingwe tsa dipotso tse dintsi tse di tshwanang le tse o fetsang go di dira.

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

1. Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase.

Kwala modumo wa tlhaka ya ntlha ya maina a a mo setshwantshong.




1.1

1.2

2. Kwala lefoko le le nepagetseng la setshwantsho sengwe le sengwe.

Tlhophya mo mafokong a a fa tlase.

tau	lebone	ntlo	seatla
-----	--------	------	--------



2.1

2.2

3. Buisa kgang mme o arabe dipotso tse di fa tlase.

Ke Sontaga o o mogote. Lebo le Anna ke ditsala tse di botlhokwa. Ba phutholola maoto mmogo. Go na le lebenkele mo tseleng e ba tsamayang ka yona. Ka fa teng ga lebenkele ba bona dimonamone le ditshamikisi. Ba ne ba itumetse gonu ba kcona go reka dimonamone le ditshipisi. Ba ema go dira pikiniki. Lebo le Anna ba itumela mmogo.

- 3.1 Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Leina le le maleba la kgang ke ...

Lebo le Anna ba ya kwa polaseng.	
Lebo le Anna ba tshameka kwa gae.	
Lebo le Anna ba ya go phutholola maoto.	

- 3.2 Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Lebo le Anna ke bana ba motho.

Ee	
----	--


Nnyaya	
--------	--

3.3 Bontsha tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng. Nomora ka 1- 3 mo mabokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng.

Ba eme go dira pikiniki.	
Lebo le Anna ba phutholola maoto.	
Mo tseleng ba bona lebenkele.	


4. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Ke ka ntlha ya eng fa Lebo le Anna ba ne ba itumetse?
Ba itumetse gon...
A ba bona ntšwa.
B ba ya sekolong.
C ba kgora go reka maungo.
D ba kgora go reka dimonamone.

5. Lebelela setshwantsho.
Tlatsa lefoko le le nepagetseng.





..... e robetse.

6. Sekleletsa tlhaka e e mo godimo ga seroto se sennye go gaisa.



7. Thala mola go nyalanya modumo le setshwantsho se se nepagetseng.

th	tl	ts	kg
----	----	----	----



8. Kwalolola polelo.

Tlatsa tlhakakgolo le khutlo.


max o kgona go taboga ka bonako

.....

9. Leina. Tlhophpha leina le le nepagetseng go feleletsa polelo.

ntšwa	ntlwana	kolobe	katse
-------	---------	--------	-------

9.1 e rata go ja marapo.



9.2 e nnye.

10. Araba potso.

10.1 Kwala mafoko a otlhe ka tatelano go dira polelo e e nepagetseng.

morutabana	bana	o	buisetsa	buka.
------------	------	---	----------	-------



10.2 Lebelela setshwantsho.

Kwala dipolelo di le **pedi** ka ga setshwantsho.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gotlhe: 20